

ЧУРАПЧЫ
ОРОЙУОНУ В
КАБЫАТА

№ 122 (7507) © 1993 с.л. Алтынныы14 күнэ. Чэппэр © Сыната 25 солкуобай.

ма Е. И. Корякина.

Кини этэриниз, сир үлөтө, кинизинтиң хайдах сайдыа, хайысхаланыа мунаардар эбит. Бастаган, урукну совхозтар агрономнара сыыйа тартасыттар. Арай госуларственнай форманан үлэлэир «Мугудай» сыгытэ заводугар эрэ бу дуоһунас оннунан хаалбыт. Атыттарга бары хаһаайыстыбаннай, тэрээһин боппуруостар идэтинин үлэлэир

дуу биллэн турар, бодог идэтийбэлт звенулар эрэ тиниисэр юмхатахтар. Манна дагатай эттэхэ, үгүстэр сыава наарааһы-
нынан техниканы булу-
нуулара бийыл абара-
мэлтөх, суебун да кэриэ-
тэ, урунук базаларынан
эрэ олохолдо.

Ити эрэ буолбатах. Уматык-оҕуноох матыры бааллара ырааһынына иочооту, ороскуоту, сар-быһа сатаан, сирэ оҕо-руу технологията кэлэл-лэр чинчилэниэ. Холобур, итинник биричиинэни кү-лүннү хорутуу быһыл 1247 гектарга ытыллыы-на. Бытырылым 2542 гек-тар ээ. Ыраас паар 2046 гектарга көтөҕүлүбүтэ.

Бу үлэ 3-4 төгүл барыах-таабын 1-2 ытыллыына.

Тусга бараг сатаагчын үлэ хаачыстыбаннай көрдөрүүлэригэр эмиз охсубут. Кылаабынай агроном ону холобурдарынан чингэр. Ол курдук, ийһы уопсай ивэз оннуунан хаалбытын да иһин, гектартан үүтүүнү ийһы былырынынгыттан намыһах. Былырын эмиз кураан этэ да эрээри, тэрээһин агрономическай дьаһаллар кэмнэр оһоһуллан гектар ахсыттан 13,5 центнер бурдук оройуон үрдүгүн, ылыллыбыта. Ити сорох хаһааһыстыбаларга өссө көбүчтү буолта. Быһыл барыларын үрдүк көрдөрүүлэх «Агро» ассоциация да гектартан ортотунан 16-һы, Соловьевка, Мугудайга, Болугурга туһаанаадынан 14,3—19,3-түү центнер буолта.

[illegible]

С. МАКСИМОВА.

● Ыксаллаах тутуу ●
АНЫ ТЫМНЫЫ
АТАХТААБАТАҒЫНА

Оройуон киинигар тутуулар сана таас оскуола, дьа, быйыл үлэс барыл-
лиэхтаах. Уһус сылын со-
һуулар бу болдьох бүт-
һиктааһинэн аарыллар.

Бу тутуу туһунан боп-
пуруоһу быһыл от ыйыгар
республика Государствен-
най комитетын көһө сый-
дыар муһһага аһаан-
миһэи, миһэтэтигэр таһсан
көрүбүтүһэ үлэ баһачча
түһгүтэһтэ. Түһх ханны
һиниһа, тутууһу ситэрини
һи республика үбүлүүр
буолбута уонна аһһиһтиһэ-
һа, хонтуруола Тутуу Го-
сударственной комитеты-
гар сүтэриллиһитэ,
объект республика ураты
сүөлтаһаах уонна ыһсал-
лаах объекһынан биһлэрилли-
һитэ, онуоха тоһуу
буолла. Кылааһыһа, ту-
туу быйылгы сый иһинэн
сүтэр кыахтаага тоһоһо-
доһ болһотэһмиһтэ.

Бидийн манна сүтээр
үлэ үгэйнзэн бара турар.
Араас састантлах суол-
суол биритгээдээр чончу
үлээри толороллор, со-
рох-сорохтор омон бэйз-бэ-
йэлэри да билсидэт кур-
дуктай.

Бийр кылааска малыр-
дар тохтообуттар. Бу—
кыравска, кинетэ саары-
тыбаты, Малырдар үһүе-
йэхтор. Старыйдара — Е.
П. Дарамасен. Кинилэр —
дым хайаайкалара, кыра-
оңолордоохтор. бистах
кэпсэтиннэн үлэниилэр
эбит. Түннүк араамаларын
уонна итигэр система ба-
тарейаларын кырааска-
лыылар. Тутуу ис оңо-
һунтара ситиэхтэра ыраах
былаахтар олох тэбэстэ

Истинно жырааскатыгар
турунуох эрдэ. Ойно
«Якуттар ороһостройа»
МПК-тыг бэйэтин анал-
лах биримэстэ үлэни
ислэһэргэ.

Урдуну изидмэлэнгэр эрхмнэрийн сыбын сэлдэллэр, Көрүдүөр кыах өртүлэрингэр кумах, цемент, буор чомохторо сэтталлар. Састалбы жашпа бөйгөтүгөр оңорор, таһар тариллэрдөөхтөр. Бу үлэни уон киһилээх биригээдэ толорор. Бары Молдавия-гай кэлбит дыон. Виритэ-дыкирдөрө П. М. Фрунзе контуурада барбыт. Солбуйааччыга В. М. Герман

Дынэбитни-уопһутун суох-
туубуте дин хавдаллар
үлөһиттөр.

Саяга таас оркуолара тас үлэтэ кырааскатыннан калта үмүрүйөн турар. Иһирдөө үлэтэ хаалыт уонка хотолунай таһымнар. Аһа олонтропроводна тардыллары нвада. Ону куораттан эмиз атын биригээдэ тахсан тардыахтаах. Эрдэ хараһагар. Биригээдэлэр олтон эмиз мээһөдөтүһүһүһү.

Хийтийгас бэдэрэгчиг-
тэртөн Дьокууснайдаагы
1 №-даах аналлаах НМК
биригээдэгт баар. Тэрил-
тэ куоратын да ийин, үлэ-
хиттэр бэйбэйт олохтоос
дломмут. Биригээдын С.
С. Кириллов салайар. Та-
нар үлэлэр, дээ, нинилэр
ирээтэрэ. Молдавия би-
ригээдэгт үлэни манна бе-
лазан ийин бастаах күн-
нэртэнт сабалаабыт буол-
лабына тангар үлэлэр ал-
тынньыттан күргүөмнээн
бараллар. Сүрүннээн ити-
гэр система тангыллар.
Урут монголлар эмнэ ыс-
са сымдыбыттар. Оттон
бу сүрүн нүүс Амга оро-
йуонугар үлэлээн, эмнэ
система танган, калбин
Биригээдэ билигин 5 ки-
нилээх. «Үлэ элбэгэ ту-
рар. Канализицратын сы-
лытыга сытыттыбыт.
Ээни сылаас уу барар не-
ки турбаны сытыттыбыт.
Билигин система тангабыт.
Кыйдаахпытына, аны не-
дизлэ курдук үлэлээн бо-
руобада сылааны, ууну
ытыга эстабыт. Оттон ра-
бочай турунка калларар
быдан», — диир биригээдэ
чиглэнэ Д. И. Мишкин.
Кинистэртин тутулуктаах
үтүс. Дьэа сыллыдааына
эрэ атын биригээдэлэр
мантан кыбын үлэлнэр
кыахтаналлар. Монголши-
тар да огу өйдүүлэр.
Сарсардатын эрдэлэччи,
князатын хойутааччы — ки-
налэр.

Ааннара, эрхилнэгэ ситэ илик нылвас, хос хас да. Ааннар, холуудалар илсариллмылара амна баар. Быхата, бытархай, нирбэ-гаарба үдэ нэмэ суох. Ол ахсын сангатар сага идэ дээх бэртээдэлэр үдэ биир өртө ситтэрин ахсын кэдэ турууһулар. Ситтэбинэ-хотгодуна бэртээхэй тутуу боулсу. Иһинэр оёоло-буойдаах, сануудлаах, сылвас, тыһыны уулаах. Үдэ, дьэ, итинник. Токтоон турбут тутууга сыбарыймыс тахсыбыта эрэн үөскэтэ.

С. СМЕРНИКОВА

Хомуур-93 **А н а р а**
бытарыйымыахха

Баальналары, онгохуу-
лаах сирдэри түгөппэт
түдүм дьаһал ыһыллы-
быттан түмүгэр байыл
туорахтаах кутлуралар
3008 гектарга ыһыллы-
быттара. Итинтэн 1838
гектара дьэһиминэн, 747
гектара эбиэс уонна 423
гектара салиһиминэй. Си-
тэтэ суох отчотунан, ити
интэн 813 гектара оттуу
хомулунна. Бурдук 2196
гектартан быһыллан,
2580-ча тонна үүнүү ыһы-
лынна. Бу—бийылгы ку-
раан сылга кутуаана суох
нөрдөрүү. Гектар ахсыт-
тан ортотунан 11,7-лин
центнер бурдук ыһыллы-
на. Ол иһинэр урунку
Эрилин Эристин аатынан
совхоз баагытар тарыл-
либит «Агро» ассоциация
гектар ахсытан 15. Ха-
тылы, Мугудай, Болугур,
Соловьёв звенолара 12-
лин центнер бурдук үү-
нүтүн ыһылар.

—Итннгэн эһиялги
ыһыгыг 1130 тонна снэмэ
уурунна. Ону ыраастааһын
бара турар. Күн бүгүн
848 тонна ыраастаан ха-
ралыһа. Биир өртүөзүн
оройуонуга снэмэ бурдук
тиийэр курдук. Ол эрэри
туорахтаах културалары
букатын ыһыммат Кы-
таанах. Армылаах, Чыяп-
пара, Бөхөм хайаайысты-
балара мунг сатаатар сүө-
һү аһылыгар анаан ыһар-
га снэмэни булуна турал-
лара наада этэ. Оройуон
тас өртүттэн адалынар
уустугуран оһуна сыаната
ырааан ыһар. Ону умну-
муохха.—диир тыа хайа-
айыстыбатын управлеше-
тын кылаабынай агроно-

үрдүк үүнүү зөөнөлөрүгөр бэйлэлэригөр сүктәриндл-
биттәр. Сорох агрономнар
олор иктәригөр кинрөн
биәртәр. Ол өссө табыл-
лыбыттар. Үгүстәр идәл-
ләриннән үләдзәбәткә атын
эйгәләргә барарга күбәл-
либиттәр. Быһыл сана
үөрәдә бүтәрөн нәлбит
агрономнар күн идәләр-
нән биһр күн үләдзәбә-
тәхтәр. «Идәләриннән прак-
тиһанн барбатах, үләдзә-
бәтәх ити дьону нәлһи
специалист быһыһыһан
сүктәрөр кутталзаахлыһтә.
—диһр Евдокия Ивановна».

Агрономнар шаттарга сарбыллыбыгга охсуудлах буолбута хайымы-үйө биэлэр. Ити управление түмэр отчуотугар да көстөр. Звеносарынан бытарыынан информация да хойуутор, кэмгитэр толору отчуоттааһын да суох. Сорох-сорохтор бааһынай хаһаайыстыбаларын ассоциациятын иһинэн барынар, отчуоту туһарэри наадалаабынан даһаны аахпат курдуктар. Итинин аһара барыа кутталлаах. Ханныгын да иһин, сир үлэтигэр, бурдукка государство болдомтото уусараабат Кыалларыннан көмө кининээн оҕоһуулар. Холобур, бэйэ чааһынай оттуур сирин күрүүлээбист, оностубутуһунан докумуон түстө да, государство ол өрөс-күотун толэөн иһэр. Аны, Хатылы, Соловьев курдук нэһиэлэктэргэ бурдук хаһаайыстыбалара эмиэ анал үбүдээһининэн сапта сымалыраастыыр массамвалары булуунулар. Итинник көмөдө, тивилиннэлэх буу-

дьонун билиһиннаарар. Бары эдэрдэр, шукуатур-маллар идитигэр үөрэммиттэр. «Дойдубутттан Киншинев куораттан быһа Чурапчыны булбушпуу Уусүбүт урут Саха сиргэр сылдыа илик эттибит. Бу Василий Михайлович урут Эдьигээнгэ үлэли сылдыбыт», — диилэр үлэһиттэр Кэспээн албх дыно. Олхуо даһааһы, полтиннаһы да тумнабатыбыт. Россияда икки быдаа утары түрөүтүн төсөвизорынан көрөн билээн олороллор. Чурапчыга кэллэххэ тэя хаһааймыбатын оройуона ааттаах эрэри, үүт, үрүм ас суоһун сонньуа ахталлар. Бир ынахтан төһө үүт ынарын интернаһир-тииллар. Аһылык көрүнэ аһылаһын, аһыага суоһун санааталлар. Кинилэргэ фрукта дэлэһин, билигин хомуур саамай үгөһөөн турарын ахтааллар: «Дьоммут груша, яблоко, виноград сиин эрдэхтэрэ», — дьһаллар.

Күүстээх үлгэр сыт-
дыар дьону дуогабардаах
төрлөттэлэрэ, «Якутгро-
промстрой» МПМК-та,
урук аһынан миннээн
хааччыһынан сөн эбит.
Дьон сүрдээгин сэҥээр-
лэр, тыл көтөҕүүх буол-
дулар. Атын улахан усу-
дуобууһу туруорсубаттар
да эбит. Үлээниир матыры-
наал баар, бар өртүнэн ту-
гуллар тардыллар суох
курдук. «Аралдыбар
суох Үлээнибит эрэ. Оо-
куола аһаллыгытыгар
лиһинэ быһан баран дой-
дуоҕо эсэбит эһиһиһа»

Эрэллээх көмөлөһөөччү



Ульяновский. Офицеры России: как они са-
дамы бэлэмнээни Бүтүн
цаасна бэрэгчлэлэ ард

лэх хөмөлбөөтчүүд ринэн, доод доруйан, субэнттэринэн буолла. Вастакы суус офицер хаттаан үө-рэниин баран аччыгый предпрятнедар специа-листарын аатын ыллылан.

Снимокта, берахэны
офіцэрдар, билияна туту-
та, маркетингіга уонна
предпринимательствоба
идатыйбит Анастасий Ник-
шин, Сергей Сидор уонна
Владимир Васильев

Ю. Белосеров фототн

PHTA—CCTA

КЭРЭ КЭПСЭЭННЭЭХ ҮАЛДЫППЫТ

руу, тухайн даганы кы-
хаммат, ээлдээл буолуу
одохлутун чапчатыа, ча-
чиратыа суоҕа. Бары
айбуутун санаабытын хол-
бөккөхлүтүө, түмүкхэ-
тинэ ара үтүөкэ тиийиэх-
пит. Онуоха норуот три-
бунатынан, коллегээр, су-
бөлөлөр кинимэтинэн «Са-
на олох» хайырылпыт бу-
лар.

«Сага олох» төлөөлөх аяар үлээн даяарчтайн баялаах мэтэти өвөөбүтүн, кишилэргэ сүбэ ама биэрбитин этэр уустун Хүсслэн биэр хоёбур 1988 с. эдэр мелодист Владимир Габашев көбүлэбининин «Диринг уоттара» диги аяар түмсүүн тэрийбиннат. «Сага олох» бу түмсүү сүнүбүр туруутугар, сайдан нинингигэр улахан көмөнү өнөрбута уонна өнөрөр. Ол ичин махталдыт улахан. Билинн бу түмсүү чилиэннэзэ Василий Петров — Айыл, Павел Федоров — Сомоцо, Николай Саргыдаев — Саргыдай, Пронкий Флегонтов уо. д. а. ааттарын оройуон, республика аадааччыларэ билисин сэнээрэн эрэллэрэ биһигини үөрдэр.

Биир дойдубаахтарым,
«Сага олохпутугар» су-
рутуоҕун, кини үлэтигэр
күүскэ кыттыаҕын дээн
ыгырабын уонна хаһыан-
нар туһаарбан олох очуру-
гар оҕустарбанка, өссө
айымнылаахтык, өссө та-
һаарылаахтык үлэлээ-
дигэр алгыспын ытаһын.

Дмитрий ЭВЕРСТОВ
— Диринский,

учуутал, Саха Респу-
бликатын спордун
маастара, «Диринг
уоттара» айар түмсүү
салайааччыта.

Хас бирдчи ыал аайы!

«Сага олох» хайманка 1904 сэлга сурутуу салданар. Өскөтүн эһиги өссө да сурута илин буоллаххытына — тизэйдини? Оччогуна кэлэр сэлга юни эһиги дьыбытитыңар илдэ киирэр үтүс-элбэх согуунарынан тийнтин быспакка хааччыллаххыт.

Сыана төһө да үүгэ турдар, сибээспит, доһордоһуубут быстыба-тыгар эрэнэбит.

«Сига олоххо» сурутну сыаната:

1 мѣта — 800 солк.
3 мѣта — 1800 солк.
6 мѣта — 3600 солк.
Индекс: 54907.

сүлдвар механизиронан-
най колонизада маньш
производственной участва-
гы оиорон бизрбита. Оч-
чолорго кини механика-
эта, тустаах үлэстэ тоһо-
да албэх буоллар, быы-
һыгар ардылар, үс ый
устата, сыгараһан атаар-
тыруорбута.

Валентин Васильевич

Олус судургу онгоуулаах
үргүйбэт холуода

Наветаах, лостас түн
нүн илгээр модоодолоох
холууданы онгоруу уонна
олордуу — олус уустук, эл-
бэх сырына эрээр бүл
Маннык холууда биэр
Улахан итаастах сая
май сиилээбит сырынэ
хайа хатан хаалааччы
Ону хаан, тоһо да чыг-
нын хайбытыа иһин, хо-
луда итээнэ эркин илэ-
ардынан кыһынны улаха

Васильев бу өйгөн булан айблгт онорууларын, ным маларын кычкын да иштээбэт. Төттөрүтүн, «Бакалыста, нэзэн көрүк, билсин, тууаның», — дийр Чертанын ыларга эбэтэр бэлэм станосу онторорого сааастары ылар. Онуоха мээниң адырыкка суруйбу: Кыта-Хагалас, Майа с. Самсонов уул. 23, 5-с квартира.

у онголуулаах
холуода

Валентин Васильев адас судургу олохуудлах уонна үрүһүбүт хоһуоданы туттар боолбута ыраатта. Кини хоһуодана аһаар эркин тинистээбэт, нөбүс-нөһөтүна эрбээн эрэ кэбінһэр. Хоһуодатыгар халын устурүүстэмнэт бөлөөхүн туһанар, ону басталаан сүһүгэри тутан хас бараһыһтын ахсын 150 ми

төхир тохиромжон саайталаан нэбнээр. Ие-гас тун-
ирк шигээрээр сөөтөөх
буруус маань саайтальыр.
Оюон бүтэр. Күн агары-
гар бннр орто нэмэлдхөх
дынэ түнцүктэрин холуу-
датын олоордон нэбнээр.

Даяа эркиний бэрэби-
нэлэрийн арьта чингээн,
ысан аллара тунхуутгэр
ол тохойолоро маска бына
кншрэлдэр уонна өгүдлэн
бизэрэллэр, олон тохойо
эринин тутар дьодура өс-
сө сууһурар.

Маманың хотуода тодо үргүзөтпөй? Кистеланиң маманлыка, хотуода уонна артын икки ардыктар боол-дооку эбэтэр тааныы ыы-быта тутан саабыр, өлту-ната артын халыттын са-ба хайын буолан адыас-үргүзүлөт. Оттон илассал-хотуода, муору, баатын төһө да сымманын ыны-уосай халыга энн бип-чыраса буюктар, онон үр-гүлэр.

(CH₃A).

Арыга
үһүөйэбин
чункуйуу

66 саастаах) байгаларин натуральнай хайууһысты-баларын сыранан бөрөөн олодоллор. Чукуууу да сылагта. Байэ-байэлэрин тоһо мыалларынан абы-лахта көрсөргө мыһанар буолан хвалтар.

Ол бөдөннээсээ нэмгэ Дорноговтар хуторга бүтгэрт тодо былаарыммыттарын билиггүн сатаан санаабаккын. Атадастабыллаах холбоунутаанһынтан хоргутан эбитэ дуу, өсөн эбитэ дуу. Кыһалгаттан куота сатаабыт буолахтарына, бэйэлэрийтэн бэйэлэрэ хайдах куотуохтарай?

Фермер байдаг бүгэр олохуй пропагандалаачьлар дьон маньнык чулгууу нлимгэр нигэр нэдээннэрын эмиз учуот-туохтарык наада этэ.

Үеиэиги хаартыскава
Верхнэй Хутор күөл
арыытын санатар;

Василий Ефимович Дорогов арааһы эргитэ саныырга насанаттаа ордук министэ суох диэн санаалаах.

дяхтар үлэтэ бүтүннүүтэ Анастасия санныгар сүтэрйллэр. Кини эдэр сааһыа халтайга сүтэрбиттээн, кураанах түбүккэ олобун бүтүннүү аһарбытытан ис сүрөдттэн хомолор.

В. Бушухин фотота.

(PHTA—CCTA).



Мэнэ рационализатора Валентин Васильев онгохууна уонна ньымалара

2. Тутуу блоктарын оңорор участка

Мэлэ-Хайгалас радионализатора Валентин Васильев кумахха, туой буорга цемени булжуйан типовой кээмийдэх үс суол тутуу үлэтигэр анамыт 35 уонна 25 маарнаах туой итиннэ 75 маарналаах кумах блоктары өнгөрөн таһаарар производственной учаастгы тэрийммит. Чочу итиннэстэри өнгөрөрүн Агропроектной лабораторията бигэргэтэр.

Кумак уонна туой буор
косторө уустуга суох. Ол-
тон цемент сыаната би-
лигин олус ыараан турар.
дэбитис көстүбэт. Онон
Насильев предпринимате-
лэа, тэриэтэлэргэ, туу-
та ардах хаар аныгар сы-
дан туһатыттан тахсыбыт

оиготөр бөөхө баярлавч, бэлтгэсэн таастайбыт цемени хомуйан, ону үлгүрүтэн, мээлийн чөлүгөр түлээрэ, суолу тобулбут, бэйгэ толкуйдаан мээлигээни айан огорбут. Электромотор редуктары, сыабы ногчо барабааны эргитэр. Ол барабаан ийгэр биридин буутгаах түөрт спортивнай чугуун кинжаларн тутаахтарын быһа эрбэн утугалаан нэбиснэт. Олор, барабаан эргийдэгэнь сүүрэкэлээн, биһи, таастайбыт цемени бурдук буолдоор дээрн мээлиллэр эбит. 2-3 куул таастайбыт цемеля 5 минүүтэ үчүгдэ бөрөлүк огорор.

Алдынхан хаарбах тигиргэ бырабыллыгыт бетономеншалнамы хэт өрө

мүөннээн үлэлнэр турунха
ниллэрбит. Блок өнгөрөр
тигэстэни оһто мэхнийэр.

35 кг-кв. см маарка-
лаах туой блогу өнгөрө
булгааһыгын састааба
маннык: 408 кг цемент,
420 кг туой, 489 кг үү.

25 кг-кв. см маарил-
лаах туой блогу онгорорго
— 308 кг цемент, 1000
кг туой, 396 кг уу.

7 мүнүүтэ хэвийтэрэн баран, тизстатин хальмаа на кутар итэжил» мотуор даах тэмир ылдын устун сырарайа сылдьар анал даах станонна туруоран дьлгинитэр, онтон под домга түхэрэн нуурда уу-
рар.

Нийн нийн адыг чавс-
таах үлэ хүнүгэр бу про-
изводственной участанка
200 бдогу онгрон талла-
рыахтарын сол.

Валентин Васильев ос-
се 1988 сыллааха көһө

Эбэрдэлиибит!

Күндү көргөмүн, адабытын, эбэбинин Болотоо бөлүөлөгүн олохтоогун Ула Кыһыл Знамята орден кавалерын СЛЕПЦОВ Николай Гаврильевич 65 сааһыг туолбутунан ич сүрөктэн эбэрдэлиибит. Ба-
рабыт эйнэхэ күн сиригэр баар бары көрөң, ча-
гын доруобуяны, кырдыар дивни билбисер, ма-
дым үөрө-көтө сылдыаргар. Бийиги туспутугар кы-
һамныг, амарах санаан ийин ийинг махталбытын
этэбит.

**Көргөңиң, оолоруг, сизинэриң, кийинтэриң,
күтүтүң.**

х х х

Ыгытабыллаах таайыт, үлө ветерана СЛЕП-
ЦОВ Владимир Дмитриевич, 60 сааскын туолбукку-
нан эбэрдэлиибит. Баарабыт чагын-чабдык доруо-
буяны, уһун дьоллоох ологу. Үтүө санаабынан
амарах сыйыгынан өссө да бар-дьонгун үрдэ-
көтүтө сырыт дивни алгымыт.

**Аймахтарың Кавдинскийдар, Сылантай
Трофимовтар.**

х х х

Күндү адабыт колхознай-совхознай тутуу ветера-
на, уружуну «Мындааайы» совхоз механизатора,
оройуон хас да төгүлүлэх ударнига, хоту көһөрүл-
лүү кыттылааба АММОСОВ Петр Фомич, 55 саас-
кын туолбуккунан уонна бочуоттаах сыйыгынан
тахсыгынан ийиник, истинник эбэрдэлиибит.
Чагын-чабдык доруобуяны баарабыт.

**Оолоруг: Дмитрий, Николай, Петр, Александра
Аммосовтар уонна аймахтарың Поповтар.**

х х х

Күндү таайыт, аймахтың ЛЕБЕДЕВ Никон-
тий Константинович 55 сааскын туолбут көрө-
бөлү күнүгүн эбэрдэлиибит. Баарабыт тус бэйэ-
р уһун уйаны, оолоргор доруобуяны, көрө-
көтүтө. Кырдыар билбис дьонгун-сэргэни
үрдэ-көтүтө сырыт.

**Николай Гаврильевич Кириллин, Аммосовтар,
Кириллиннар, Седалищевтар, Шеломовтар, Писку-
товтар, Софроновтар.**

х х х

Таптылар көргөмүн, адабытын, «Агропромстрой»
шоферун Александр Ванифатьевич МЕСТНИКОВЫ
төрөөбүт күнүгүн ийиник-истинник эбэрдэлиибит.
Күндү кийинитигэр, дивни көргөн ада баһылыгар ча-
гын доруобуяны, үлөдөр ситинилэри, бийиги тус-
путугар өссө уһунуу, дьоллоохтун оолоргор, күн
сиригэр баар бары көрөң баарабыт.

Көргөңиң Анна, кыргыттарың Лена, Маша.

х х х

Күндү ийэлэрибит, жэлэрибит, хотунарбытын
Мария Алексеевна ВЛАДИМИРОВАНЫ, Евдокия
Николаевна ХОЮТАНОВАНЫ уонна Людмила
Гаврильевна СЕДАЛИЩЕВАННЫ кэлэн ийэр Ийэ кү-
нүн истинник эбэрдэлиибит. Ийэллэ ийэрэх
тылгытынан сүбэбит, бийиги туспутугар кыһамны-
гын ийин сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүгүн туран мах-
танабыт. Эйнэхэ чагын-чабдык доруобуяны, ку-
руук да бийигини оолоргутун уонна кырачаан
сизинэригин үрдэ-көтүтө сылдыаргытыгар баара-
быт.

**Мария, Бүөккэ, Лискачок, Сарданчик Дьячков-
скийдар, Настя, Сергей, Айалчок Седалищевтар,
Саргы, Коля, Ганя, Аня Владимировтар.**

Сүөһүнү күһүнү маассабыдык өлөрүү са-
ламмытынан, сүөһү уон-
на ийин уопсай сысты-
ганнаах ыарыларын тар-
далпат туһуттан, нэһилик-
нэ, баһынай хаһаайыс-
тыбаларын, табаарыстыба-
лар салайааччыларын ис-
тинилэригэр тиэрдибит.

Сүөһүнү өлөрүүх ийин-
нэ ветспециаллыгын ыгы-
ран, сүөһү тас туругун,
доруобуятын көрдөрүл-
лүөхтээх. Өскөтүн сүөһү
доруобай уонна киниэхэ
ыарылардан сэрэтэр бы-

һылар оһолуллубут, чин-
чийиллэри бардыт буолла-
бына, эжэ анаан өлөрүл-
лэригэр ветсправка берил-
лэр.

Сибинньэни өлөрүүх
кииннэ ийинэ ветспеци-
алиста тас туругун, доруо-
буятын көрдөрүллэр. Доруо-
бай уонна атыыр си-
бинньэ аттамыта бийр-
ый асыгыт буоллабына,
ветсправка бериллэр.

Сибинньэни өлөрөн ба-
ран атын хайаан да три-
хинеллени чинчийиңгэ оро-
йуоннаады ветлабора-

Көмүл тустууга бийи-
ги оолорбутун аһыт-
таах күрөхтөһүгү күү-
тэлээр. Ол курдук, ал-
тынньы 21—24 күннэри-
гэр улахан саастаахтар
Нерюнгри куоракка, от-
тон бу ый 29—30 күн-
нэригэр ыра саастаахтар
Усть-Кутка Россияда зо-
наларынан ийирсигэ бө-
лөмүнүн күрөхтөһүгү
күүтэлээр. Оһо-
бис миаста ийигэр кийр-
сикит оолор Россия фи-
налыгар кыттар быраабы
ылаахтара. Оһон ити тү-
һүлгэлэргэ утумнаахтын
бөлөмүннүх тустаахпыт.

Итинэн сибэстээн ал-
тынньы 9—10 күннэри-
гэр интернат-оскуола кө-
мүл тустууга аһаас тур-
нира буолан ааста. Оһо-
барыта 140 спортсмен
кыттыһа. Ити ийитан
Амма оройуоннаады
спортивнай оскуолаттан

Эппиэттээх түһүлгэбэ

Спорт бэлэмнэни

34. Тааттаан 4 тустуук
кэлэн күүстэрин хөһөһөн
бардылар. Оһу тэгэ спор-
тивнай оскуола финал-
ларыттан Чурапчы, Сы-
ланг, Даринг, Амма орто
оскуолаларыттан албөх
тустуук кэлэн күөн көрүс-
түлэр. Бу күрөхтөһүнэ
аһаас 14 ыйаһыһына
иһирсигилэр. Кыһымы
иһин иһин күн устата сы-
ралаах иһирсигилэр буол-
дулар.

Саамай чапчык 24 кг
Ганя Фомин (Мындааайы),
26 кг Гоша Бояров
(интернат-оскуола), 28 кг
Саша Контосов (интернат-
оскуола), 30 кг Ваня
Дружников (интернат ос-
куола), 33 кг Кеша Ма-
каров (Сыланг), 35 кг

Нина Брызгалова (Амма),
37 кг Маша Андреева
(Амма), 40 кг Сени Ша-
раборин (интернат-оскуо-
ла), 43 кг Стасик Заха-
ров (интернат-оскуола),
45 кг Гоша Платонов (ин-
тернат-оскуола), 48 кг
Дима Петров (интернат-
оскуола), 51 кг Сени Со-
бакин (интернат-оскуола),
55 кг Юра Шахлин (ин-
тернат-оскуола), 60 кг
Рона Ушканов (интер-
нат-оскуола) чемпионна-
тылар.

Бу күрөхтөһүнэ Сы-
ланг финалын оһолоро
ордук таһымылаахтын
тустубуттары билэтиһэх-
хэ наада. Ити салайаач-
чылара Е. Н. Яковлев

утумнаахтын үлэнигин
көрдөрөр. Бийиги интер-
нат-оскуолада Сыланг фи-
налыттан албөх оһо үө-
рөһө сылдыар. Аһаа оро-
йуон спортсменнара
чемпионнарыттан ураты
иһик иһик, ийин үһүс
миастаахтар. Таатта-
тан Арнадий Дайбалы-
ров 37 кг ыйаһыһынаах-
тарга иһик буолла, сы-
ланнар үс бириһтээх
миастаахтар. Буолаары
турар Россия түһүлгэлэ-
ригэр оолорбутугар сн-
тинилэри баарабыт.

**Кирилл ЗАХАРОВ,
республикатаады оһо
спортивнай оскуолатын
көмүл тустууга стар-
най тренери.**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Т.О.О. «Водное
кольцо» принимает за-
казы и реализует кон-
сольные насосы марки:

— К 80-50-200. По-
дача 50 куб. м/час, мо-
щность двигателя 15 квт,
напор 50 м;

— К 100-80-160. По-
дача 100 куб. м/час,
мощность двигателя 15
квт, напор 32 м;

Обеспечиваем постав-
ку запасных частей и
ремонт насосов.

Также реализуем с
Серебряного Бора ма-
ты теплоизоляционные
прошпанные из стекло-
волокна с размером
3,0—1,0х0,08 для
тепловой изоляции тру-
бопроводов, арочных
гаражей, комплекты
арочных конструкций,
40х12 м.

Адрес: с. Майя, Ме-
гино-Кангаласского ра-
йона, ул. Байналова, 4.
«Водное кольцо». Кон-
тактные телефоны:
2-19-62, 2-10-99.

Чурапчытаады эт-үүт
комбината чаһынай ыл-
тан, атын да структура-
лартан тириһин хомуйар.
Тириһи ыраастык сүлүл-
бүт, быһаһынан хайа бы-
һыла суох, түтүгүн ис өр-
түгэр гына ортотунан (си-
һин оройуонун) бүк тутул-
лан тоноруллубут буо-
луохтаах. Сыгы, убайа
тириһэлэр тыстын хол-
буу ыытылаллар. Тириһ
ыйаһыһыттан көрөн хар-
чынан аахсан төлөнүл-
лэр. Комбинат представител-
лэ тириһин нэһиликтэр

СҮТҮКТЭННИБИТ

Маһан-өрһөн, сүүһүгэр
туһахтаах, моһоннулар
иһик хос былаах оһуе
торбос сүтгэ. Ким көрбүт
Ермолаева Анна Михай-
ловнаа биллэрэргитигэр.
Тел. 21-496.

х х х

Харатыгы кугас эриһи,
мангаас, муһунгар халыг
фанералаах аттамыт
оһуе тыһаас уонна ку-
гас мангаас аттамыт оһуе
тыһаас сүтүлэр. Көрбүт-
тар Листиков А. А. бил-
лэриг. Тел. 21-921.

х х х

Маһан дүүһүннээх, ы-
тыгыр кылгас оһуе муо-
стаах, бэйэтин курдук ты-
һы тыһаас батыһына-
рылаах ыах сүһүтэ
ий буолла. Көрбүттар По-
селескайдарга биллэриг.
Тел. 21-119.

х х х

Уһа куһаҥдар ытар-
далаах, 3695 №-дээх кугас
маһаас оһуе тыһаас; ма-
чадар муостаах сырдык
кугас бэтиһэлэрдээх ы-
нар өртүгэр буутугар мээ-
чик курдук кугастаах ты-
һы тыһаас Петровская
уул. 26 №-гэр оолорор
Лыгина Дария Иосифов-
наа тураллар. Тел.: 21-
063.

инэн сизиннэ ыйа хому-
уохтара.

х х х

Эт-үүт комбината сүө-
һүнү маассабыдык оһо-
руу кэмнэргэ (алтынньы
20 күнүттэн сизиннэ 20
күнүгэр дивни) оройуон
бары тарылталарыгар ыах,
сыгы, сибинньэ этин
атыһылар. Эт урутаан
төлөбүр оһолуллубут эр-
буолаһына эбэтэр утары
харчыта атыһаллар.

Эт көрүһүгүгэр сы-
һанар маннактар.
— I категория ыах этин
1 кг—1500 солк;

— убайа этин 1 кг—
1300 солк;

— I категория сыгы
этин 1 кг—900 солк;

— II категория сибин-
нэ этин 1 кг—1300 солк.

Көһөрүүһүн төлөбүр
оһолоруу чулаарга НДС эби-
либит.

Эти атыһаллар сирдэр:
иһик буолуна. Сыланг, Де-
ринг сүөһүнү өлөрөр луу-
нара. Эт барналар нуор-
мата—дууһаа 5 кг, аһа-
ра сыгы, убайа этэ.

Тарылталар саһаапкала-
рын сельсовет бэтиһэл-
лэ эт барыллар.

Комбинат дьаһалтата.

Оһуулууа пизераматын тыһ солк уонна 3Х7,5
биритээдэ отук маһы м буруус дивни комплексын
1 кубун уу харчытаар 5 атыһаллар. Тел. 24-375.

Күндү оһом, убайыт, бырааһыт, сизинит
Данилов Святослав Владимирович

Амурскай уобаласка сулуусаллыгын сыһыан бу-
дуйал алтынньы 3 күнүгэр соһумардык өлбү-
түн, дэриһик курутубан туран, бары билэр
дьонугар, табаарыстарыгар, биргэ үөрэмнэ-
тигэр ийитинэригэр.

**Ийэтэ, биргэ төрөөбүт быраата, эбэтэ,
эһэтэ, убайдара, эдэһийдэрэ, күтүөттэрэ,
саһастара, бырааттара, балыстара.**

Данилов Святослав Владимирович өлбүтү-
нүн дивни курутубанын тиэрдибит:

— ийитигэр Данилова Александра Васи-
льевнаа, эбэтигэр Варвара Константиновна,
эһэтигэр Василий Елисеевич Тарабукиннарса,
быраатыгар Волынова Мугудайтан Окочеш-
никовтар, Покровскайтан Соломоновтар, Ди-
ринтан Тарабукиннар;

— аһа ийинилэргэ Чурапчыттан Есрафим-
тар, Семен Тарабукин;

— ийитигэр, биргэ төрөөбүт быраатыгар,
эбэтигэр, эһэтигэр, аймахтарыгар бийр ы-
лааска биргэ үөрэмнэ табаарыстара, кини-
лэр төрөһүттэрэ.

Болугур нэһиликэтин дьаһалтата, сельсовет
Сэбиһтэ, «Мындааайы» табаарыстыба кол-
лектива сэрин, үлө ветерана

НОЕВ Гаврил Тихонович

өһбүтүнэн кини оолоругар, сизинэригэр ди-
ринг курутубанын тиэрдибит.

Редактор э. г. С. Р. ДАНИЛОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы, ул. Карла
Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—
21-332, отделы—21-285, общий—21-505.

Учредители (соучредители) газеты «Сага олох» — Редакция,
Администрация района, Районный Совет народных депутатов.
Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Индекс газеты: 54907. Объем—1 усл. печ. лист. Тираж—3339.

Зарегистрирована Саха
(Якутской) региональной
инспекцией по защите
свободы печати и массо-
вой информации.